



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton
Grad Goražde
JU CENTAR ZA KULTURU
GORAŽDE

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBE
MUZIČKA OPREMA

Postupak javne nabavke: Konkurentski zahtjev

Broj javne nabavke na Portalu JN:

749-7-1-3/18

Goražde, 31.05.2018.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton
Grad Goražde
JU CENTAR ZA KULTURU
GORAŽDE

Broj: 14-31-20/18
Goražde, 31.05.2018.godine

Predmet: KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – NABAVKA ROBA

JU CENTAR ZA KULTURU U GORAŽDU, u daljem tekstu: Ugovorni organ, poziva Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda
Broj nabavke na portalu JN: 749-7-1-3/18

Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: JU CENTAR ZA KULTURU GORAŽDE

Adresa: JU "Centar za kulturu" Goražde,

Ul. Zaima Imamovića 2

IDB/JIB: 4245029610000

Telefon: 038/221 344

Fax: 038/221 344

Web adresa: czkgorazde.ba

1. PREDMET I USLOVI NABAVKE

1.1. Predmet javne nabavke - robe: Nabavka muzička oprema

Red.broj	Muzička oprema	Količina	Procijenjena vrijednost u KM
1.	Pojačalo fbt Ax3000x2x150watt@4ohm	3 komada	
2.	Mikrofonski kabel FBT M225	200,00 m	
3.	Kabel za zvučnike Q-LOK CA225, 2x2,5mm diametar 8,4mm	100,00 m	
4.	Q-LOK NC354-K XLR kontakt	20 komada	
5.	Q-LOK NC355 K XLR kontakt	20 komada	
6.	Q-LOK SK391 kontakt spikon 4 polni	20 komada	
7.	TOPP PRO TDIA2 1ch aktivni DI-BOX	3 komada	
8.	Superlux DRK-K5C2 set od 7 mikrofona za bubanj	1 set	
9.	Q-LOK A306 BK kratki mikrofonski stalak bum	1 komada	
10.	Q-LOK A302 BK mikrofonski stalak bum	2 komada	
11.	Yamaha MGP32X 32 kanala audio mikseta	1 komad	

*procijenjena vrijednost nabavke uključuje i sve dodatne troškove u 10.000,00 KM transportu i isporuci robe, izuzev eventualnih carinskih troškova.

1.2. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 10.000,00 KM (slovima: desethiljada KM) bez PDV-a

1.3. Rok trajanja ugovora: Ugovor se zaključuje na period do ispunjenja obaveza.

1.4. Mjesto isporuke: JU "Centar za kulturu" u Goraždu, ul. Zaima Imamovića 2, Goražde.

1.5. Rok i način plaćanja: Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 30 dana od datuma ispostave fakture za uredno isporučenu robu/opremu, na račun ponuđača/dobavljača.

1.6. Rok isporuke robe: 10 dana od dana potpisivanja ugovora sa odabranim ponuđačem.

1.7. Garancija: min 1 godine od dana isporučivanja robe/opreme.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

2.1. Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati minimalne kvalifikacione uslove, utvrđene srazmjerno predmetu ove nabavke i to:

a) da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke

2.2. Ponuđač je dužan dostaviti slijedeće dokaze:

a) – izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke i identifikacioni broj ponuđača.

2.3. Ukoliko Ugovorni organ bude imao sumnje o postojanju okolnosti vezanih za ličnu sposobnost ponuđača, isti će se obratiti nadležnim organima s ciljem pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.

3. ZAHTJEVI PO PITANJU JEZIKA PONUDA

Svi dokumenti i pismena prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

4. PRIPREMA PONUDA

4.1. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

4.2. Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ponuda mora biti čvrsto uvezana.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se uvez jemstvenikom ili ponuda ukoričena u knjigu (tvrde ili meke korice).

Sve stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava predhodni dio.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

4.3. Ponuđač dostavlja ponudu u originalu. Original ponuda treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom ponuđača. Na koverti ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa ugovornog organa, naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverti, evidencijski broj nabavke, naziv predmeta nabavke, naznaka „ne otvaraj“.

4.4. Ponuđači mogu do isteka roka za dostavu ponude dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

4.5. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda sa obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

5. VALUTA PONUDE

5.1. Ponuđač izražava u pravilu cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM). Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih broječno i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Ponuđači mogu izraziti cijenu i u stranoj valuti, a preračun cijene ponude u BAM vrši se prema kursu Centralne banke BiH koji je važeći na dan otvaranja ponuda.

6. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

6.1. U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u Specifikacijama iz Priloga 1 i 2 ove tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u Specifikacijama iz prilog 1 i 2 ove tenderske dokumentacije smatrat će se da nije ponudio popust.

6.2. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu. O cijeni se neće pregovarati.

6.3. Cijena ponude je nepromijenjiva u toku realizacije ugovora, osim u slučaju promjena vezanih za zakonske obaveze, o kojima je ponuđač obavezan da pismeno obavjestiti Ugovorni organ.

6.4. Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg iz člana 67. Zakona i na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14). Shodno navedenom ponuđači koji žele ostvariti pravo na primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, moraju ugovornom organu dostaviti Potvrdu o tome da najmanje 50% robe koju nude porjeklom iz BiH. Potvrdu izdaje Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.

7. KRITERIJ DODJELE UGOVORA I CIJENA

Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“ (član 64. Zakona), pod uvjetom da se radi o ponudi roba/oprema koja zadovoljava tehničke karakteristike navedene u opisu-tačka 1.1. ove tenderske dokumentacije.

8. PERIOD VAŽENJA PONUDE

Važenje ponude je 90 (devedeset) dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj kovrti na slijedeću adresu: JU "CENTAR ZA KULTURU", ul. Zaima Imamovića broj. 2, 73 000 Goražde, putem pošte ili lično u prijemnu kancelariju br.1 Zaima Imamovića br.2.

10. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA I OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda **18.06.2018.godine u 12,00 sati**. Javno otvaranje ponuda obaviti će se istog dana, odnosno **18.06.2018.godine u 13,00 sati** na adresi Ugovornog organa, kancelarija direktora Centra (prostorije ustanove).

11. OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA

Obavještenje o rezultatima biće dostavljeno u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja odluke, i to: elektronskim putem na stranici ugovornog organa, putem e-maila i putem faks.

12. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

Učesnici u postupku, u slučaju da smatraju da je ugovorni organ prekršio odredbe Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i podzakonskih akata, imaju pravo uložiti žalbu u rokovima utvrđenim članom 101. stav (1) Zakona o javnim nabavkama. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu.

U slučaju žalbe na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, primjenjuje se rok iz člana 101. stav (5) Zakona o javnim nabavkama.

13. KOMUNIKACIJA

Komunikacija između ponuđača i ugovornog organa vrši se isključivo elektronski, osim načina dostavljanja ponuda koji je isključivo putem pošte.

14. OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije u vezi sa tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku mogu se dobiti od kontakt osoba Mubere Čavčić i Omera Kadića, u vremenu od 8,00 do 16,00 sati na telefon 038/240-285 ili putem e-mail adrese: czkgz@bih.net.ba. Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način: -na portalu javnih nabavki uz obavezno pismeno obavještenje ugovornog organa da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavjeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.

Ugovorni organ zadržava pravo da zatraži od ponuđača naknadno pojašnjenje ponuda, u skladu sa Zakonom.

U ime Ugovornog organa

Murat Fejzić, direktor



PRILOZI:

1. Prilog 1.- Obrazac za dostavljanje ponude
2. Prilog 2.- Obrazac za cijenu ponude
3. Prilog 3.- Nacrtni Ugovora
4. Prilog 4.- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45.
5. Prilog 5.- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47.
6. Prilog 6.- Izjava iz člana 52.
7. Prilog 7.-Povjerljive informacije

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Broj obavještenja sa Portala JN: 749-7-1-3/18

UGOVORNI ORGAN:

JU "Centar za kulturu" Gorazde

PONUĐAČ

Naziv ponuđača _____

ID broj ponuđača _____

Adresa ponuđača: _____

KONTAKT OSOBA: (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci _____, dana _____ dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. _____, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba opisanih u TD, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude bez PDV-a je _____. Popust koji dajemo na cijenu ponude za n _____
U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

4. Ponuda važi 90 dana (slovima: devedeset dana), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do 18 septembra 2018. godine.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: (.....)

Potpis ovlaštene osobe: (.....)

Mjesto i datum: (.....)

Pečat preduzeća: M.P.

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija: (popis dostavljenih dokumenata sa nazivima istih)

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Broj obavještenja sa Portala JN: 749-7-1-3/18

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

Mjesto i datum: _____

Opis roba	Količina (kom)	Jedinična cijena bez PDV-a	Jedinična cijena sa popustom bez PDV-a
1.	Pojačalo fbt Ax3000x2x150watt@4ohm	3 komada	
2.	Mikrofonski kabel FBT M225	200,00 m	
3.	Kabel za zvučnike Q-LOK CA225, 2x2,5mm diameter 8,4mm	100,00 m	
4.	Q-LOK NC354-K XLR kontakt	20 komada	
5.	Q-LOK NC355 K XLR kontakt	20 komada	
6.	Q-LOK SK391 kontakt spikon 4 polni	20 komada	
7.	TOPP PRO TDIA2 1ch aktivni DI-BOX	3 komada	
8.	Superlux DRK-K5C2 set od 7 mikrofona za bubanj	1 set	
9.	Q-LOK A306 BK kratki mikrofonski stalak bum	1 komada	
10.	Q-LOK A302 BK mikrofonski stalak bum	2 komada	
11.	Yamaha MGP32X 32 kanala audio mikseta	1 komad	

Potpis i pečat ponuđača: _____

1. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijene ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Ovaj obrazac je sastavni dio dostavljene ponude, u originalnom obliku.

NACRT UGOVORA

JU CENTAR ZA KULTURU U GORAŽDU, sa sjedištem u ulici Zaima Imamovića broj.2 Goražde, ID broj: 4245029610000 (u daljem tekstu: Kupac) koga zastupa i predstavlja direktor Centra Murat Fejzić, dipl.ecc. i „ _____ “ iz _____, sa sjedištem u ulici _____ broj: _____ ID broj: _____ (u daljem tekstu Dobavljač) koga zastupa i predstavlja direktor _____.
Zaključuju dana _____ 2018.godine

**NACRT UGOVORA
O NABAVCI MUZIČKE OPREME**

Član 1.

Predmet ovog Nacrta Ugovora je nabavka i isporuka muzičke opreme i tip:

u ukupnoj količini od _____ komada, za potrebe Kupca, po ukupnoj cijeni ponude u iznosu od _____ KM (slovima _____ i _____ /100 KM) sa PDV-om.

Sastavni dio ovog Nacrta Ugovora je prihvaćena Ponuda Dobavljača broj: _____ od _____ 2018.godine

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da će isporuku muzičke opreme iz člana 1. ovog nacrta ugovora izvršiti u skladu sa zahtjevom Kupca u roku od 10 dana nakon obostranog potpisivanja Ugovora.

Dobavljač se obavezuje da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Kupca iskazanim u pisanom obliku, u pogledu nedostataka na ime kvaliteta izvršene nabavke i dostavljene opreme.

Isporuka muzičke opreme je Fco Kupac na adresi Grada Goražde, ul. Zaima Imamovića br.2.

Član 3.

Plaćanje će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od datuma ispostave fakture za uredno isporučenu muzičku opremu.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje na garantni rok za isporučenu muzičku opremu u trajanju od min 1 (jedne) godine. Servis u garantnom roku je besplatan. Tokom trajanja garantnog roka, Dobavljač se obavezuje u roku od 48 sati od dijagnosticanja kvara isti ukloniti, a u slučaju da to nije moguće, obavezuje se odmah izvršiti zamjenu tehnički neispravne muzičke opreme.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove pri realizaciji ovog Ugovora rješavati mirnim putem, u suprotnom, priznaju nadležnost Općinskog suda u Goraždu.

Član 6.

Na ostala prava i obaveze ugovornih strana, koje nisu regulisane ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeni period do realizacije nabavke koja je predmet ovog Ugovora i postupanja Dobavljača po eventualnim primjedbama Kupca, u pogledu nedostataka vezanih za kvalitet i realizaciju nabavke.

Član 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja dviju ugovornih strana.

Član 9.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka, za svoje potrebe.

DOBAVLJAČ

, direktor

KUPAC

Murat Fejzić, direktor

*Broj: /18
.05.2018.godine*

*Broj: 34-1-21/18
Goražde,31.05.2018.godine*

Prilog 4.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45.stav (1) tačka od a)do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14)

Ja, niže potpisani _____ sa ličnom kartom broj:

_____ izdatom _____ u _____ svojstvu _____ predstavnika
privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

IDbroj: _____ čije sjedište se nalazi _____ na adresi
kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (
a kojeg provodi ugovorni organ _____ za koje
je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci

objavljeno obavještenje) broj: _____ u „Službenom glasniku

BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 45.stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJ EM

Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije: a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran; b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pakrenut predmetom postupka likvidacije; c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran; d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavim dokumente iz člana 45.stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72.stav(3) tačka a). Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45.Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00KM za odgovorno lice ponuđača. Također, izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45.stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

Potpis i pečat ponuđača

Mjesto i datum davanja izjave

M.P.

Prilog 5.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47.st.(1) tačkaka od a) do d) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:

Izdatom od _____ u svojstvu predstavnika
privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

(Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), IDbroj:

,čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao
kandidat/ponuđač _____ u

postupku javne nabavke _____ (Navedi
tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ

_____ (Navedi tačan naziv ugovornog organa), za
koje je objavljeno obavještenje javnoj nabavci broj:

u „Službenom glasniku BiH“ broj: ,a u skladu sa članom 47.stavovima (1) i (4) pod
punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač u

navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav(1) tačke od a) do d) su identični sa originalima. U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47.stav (1) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72.stav (3) tačka a). Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47.Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

Potpis i pečat ponuđača

M.P.

Mjesto i datum davanja izjave:

IZJAVA ČLANA 52.ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:

Izdatom od _____, u _____ svojstvu _____ predstavnika
privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), IDbroj:

,čije sjedište se nalazi _____ u(Grad/općina),na adresi _____ (Ulica i broj), kao
kandidat/ponuđač

u postupku javne nabavke _____ (Navesti
tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ

(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za
koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:

u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 52.stav

(2) Zakona o javnim nabavkama pod **punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1.Nisam ponudio mito nijednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.

2.Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmičivanju službenog ili odgovornog lica.

3.Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

5.Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao

Potpis i pečat nadležnog organa: M.P.

Mjesto i datum davanja izjave:

POVJERLJIVE INFORMACIJE

<i>Informacija koja je povjerljiva</i>	<i>Brojevi stranica sa tim informacijama u ponudi</i>	<i>Razlozi za povjerljivost tih informacija</i>	<i>Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive</i>

Potpis i pečat ponuđača

Napomena:

Povjerljivim se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11.Zakona